

*UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET
UVOD U BRAČNO PRAVO*

Hasanović Inela

**KONVENCIJA O UKIDANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE
ŽENA**

Esej

Zenica, novembar 2009.


Uvod

Iako „Poveija ujedinenih naroda“, "Opšta deklaracija o pravima čovjeka" te mnogi drugi akti se zalažu za ljudska prava kao što su religija, rasna pripadnost te ravnopravnost spolova i mnoga druga, ta ista se krše na različite načine. I pored svih ovih deklaracija, rezolucija, preporuka konstatovano je da se navedena prava krše. Ponukani lošim iskustvom nepoštovanja i nedeovoljnog isticanja ravnopravnosti riješili su da primjene principe sadržane u Deklaraciji o eliminisanju diskriminacije žena te da u tu svrhu usvoje mjere potrebne za otklanjanje te diskriminacije u svim njenim vidovima. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena je odobrena i predložena za potpis, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine 34/180 od 18.12.1979. godine da bi stupila na snagu 3.11.1981. godine u skladu sa članom 27(1). Konvencija se sastoji od trideset članova koji su razdijeljeni u šest dijelova. Konvencija naglašava da se diskriminacijom žena krše osnovna načela ravnopravnosti i poštovanja dostojanstva, da to pretstavlja prepreku ravnopravnom učešću žena u različitim vidovima života, sputava dalji napredak društva i porodice i otežava potpun razvoj sposobnosti žena da učestvuje u službi svoje države, što je regulisano u **prvom** dijelu konvencije koji se sastoji od šest članova koji naglašavaju obavezu država članica da ovu konvenciju usaglasi, odnosno unese u svoj ustav i preuredi zakonske norme. Države članice su se usaglasile da će u svoj državni sistem sprovesti sve što konvencija nalaže kako bi diskriminacij'a bila ukinuta u svim segmentima društvenog, političkog, ekonomskog ili bilo kog drugog ostvarivanja žene kao punopravne individue. Države članice poduzimaju sve mjere kako bi osigurale gore navedeno, dolazi do izmjene običaja, te pravilno shvatanje materinstva i učešće muškarca u odgajanju djeteta. **Drugi** dio konvencije, koji se sastoji od tri člana, je fokusiran na prava žena u njihovom političkom ostvarivanju u sljedećim oblicima: da imaju jednako pravo glasa; da budu birane za sva tijela koja se biraju putem javnih izbora; učestvuju u kreiranju i provođenju vladine politike; zauzimaju rukovodeće položaje i obavljaju javne funkcije na svim nivoima vlasti; učestvuju u nevladinim organizacijama; da pretstavljaju svoje vlade na međunarodnom nivou; da steknu, zadrže ili promjene državljanstvo tj. da ne zavisi njeno državljanstvo od državljanstva njenog supruga. **Treći** dio konvencije, koji se sastoji od pet članova, se zalaže za suzbijanje diskriminacije u svim vidovima ostvarivanja žene u smislu njene poslovne karijere, obrazovanja, zdravstvene zaštite, drugih oblika privrednog i društvenog života te ostvarivanje žene u području doprinosa i razvoja sela, ako tamo živi i radi, te sticanje koristi od istog. **Četvrti** dio, koji se sastoji od dva člana je fokusiran na ostvarivanje prava žene pred zakonskim obavezama tj. ravnopravnost sa muškarcima pri sklapanju pravnih poslova, tretiranju u sutskom postupku, te ravnopravnost pri korištenju zakona koji se odnosi na kretanje i slobodu izbora mjesta boravka i prebivališta, kao i ravnopravnost u svim fazama bračne zajednice, od njenog zasnivanja preko planiranja porodice, izbor porodičnog imena, vlasništva, sticanja i upravljanja, uživanja i otuđivanja imovine, pa sve do prestanka, odnosno razvoda braka, kao i dobnu granicu za ulazak u brak. **Peti** dio, koji se sastoji od šest članova se odnosi na praćenje napretka ostvarenog u primjeni konvencije. Osniva se komitet koji će pratiti sprovođenje konvencije u državama članicama. U početku se ovaj komitet sastojao od 18 članova, a kasnije od 23 člana. Članovi se biraju tajnim putem, svake četiri godine. Uz saglasnost Generalne skupštine primaće nagrade iz sredstava Ujedinenih naroda. Države članice obavezne su da generalnom sekretaru Ujedinenih naroda podnesu izvještaj o mjerama koje su usvojile radi primjene odredaba konvencije, kao i napretka ostvarenog u tom periodu. **Šesti** dio Konvencije, koji se sastoji od osam članova, se odnosi na uticaj, primjenu, rad i dostupnost iste svim državama, o načinu pristupanja, potpisivanja konvencije, te rezervama država pri potpisivanju i njihovoj validnosti.

**---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ----**

**[BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST](http://WWW.SEMINARSKIRAD.ORG)
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.**

**WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
WWW.MAGISTARSKI.COM
WWW.MATURSKIRADOVI.NET**



NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO [SEMINARSKI](#), [DIPLOMSKI](#) ILI [MATURSKI](#) RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE [GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI](#) KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U [BAZI](#) NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU [IZRADA RADOVA](#). PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM [FORUMU](#) ILI NA

maturskiradovi.net@gmail.com